

FÉLIBRIGE

LA

ROUMANÇO DE LA DAMO TIBOR DE SARRENOUN

A *Madamo E. A DAM*

Se canto sus l'èr : « *Au Camin de Perpignan...* »



Au se-cour da-mo Ti-bor! au se - cour da-mo Ti-bor! mau d'a-mour em-pli moun



cor, au se - eur! au se-our! Bou-tas vous lèu en fe - nès - tro.

Au secours damo Tibor ! (*bis*)
Mau d'amour empli moun cor,
Au secours ! au secours ! boutas-vous lèu en fenèstro.

De l'arquièro dôu castèu
Tant lèu quilo lou pestèu,
Eparèis la Tibor em'un lume à la man dèstro.

LA ROMANCE DE LA DAME TIBOR DE SARRENON

A *Madame E. A DAM.*

Se chante sur l'air : « *Au Camin d' Perpignan...* »

— TRADUCTION LITTÉRALE —

Au secours dame Tibor! — Mal d'amour emplit mon cœur. — Au secours ! au secours ! mettez-vous vite en fenêtre !

De l'archière du château, — Grince aussitôt le verrou, — Et paraît la Tibor avec une lampe à la main droite.